



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2015. GODINU

Veterinarska stanica a.d. Prnjavor

Banja Luka, juni 2016. godine

S A D R Ź A J

	S t r a n a
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	3
BILANS STANJA.....	6
BILANS USPJEHA.....	10
BILANS TOKOVA GOTOVINE.....	13
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	15
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ.....	17-30

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini Društva i Upravnom odboru „Veterinarska stanica“ a.d. Prnjavor

Obavili smo reviziju bilansa stanja „Veterinarska stanica“ a.d. Prnjavor (u daljem tekstu: Društvo) sa stanjem na dan 31. decembar 2015. godine i odgovarajućeg bilansa uspjeha, izvještaja o tokovima gotovine i izvještaja o promjenama na kapitalu za navedenu poslovnu godinu.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Osnove za uzdržavajuće mišljenje

Društvo nije ispoštovalo preporuke po prethodnom revizorskom izvještaju po pitanju računovodstvenih politika, računovodstvenog programa, internih kontrola, iskazivanja vrijednosti imovine i revalorizacionih rezervi po procjeni i vođenje evidencija zaliha.

Kako je objelodanjeno u napomeni broj 1.5, uz finansijske izvještaje, na osnovu uvida u dokumentaciju, informacija dobijenih od Društva i uvida u način funkcionisanja računovodstvenog softvera, isti nije prilagođen zahtjevima profesionalne računovodstvene regulative kao i druge zakonske regulative. Podaci nisu integrisani, uvezani i ne omogućavaju preglednost prezentovanih podataka i informacija, što upućuje na sumnju u pouzdanost podataka i informacija dobijenih korištenjem datog računovodstvenog softvera.

(nastavlja se)

(nastavak)

Kako je objelodanjeno u napomenama broj 4.1, 4.2 i 4.7, uz finansijske izvještaje, Društvo je u ranijim periodima uknjižilo procjenu vrijednosti zemljišta i objekata dostavljenu od strane Poreske uprave Republike Srpske. Cilj procjene je utvrđivanje poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti. Na osnovu prezentovane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u adekvatnost primijenjene metodologije prilikom procjene vrijednosti, zbog nedovoljno prezentovanih informacija o parametrima i podacima na osnovu kojih je izvršena procjena zemljišta i objekata. Nadalje, nismo mogli da se uvjerimo u kretanja na osnovnim sredstvima prilikom isknižavanja nabavne vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i pripadajuće ispravke vrijednosti zbog svođenja na procijenjenu vrijednost, kao niti u iznos iskazanih revalorizacionih rezervi. Rukovodstvo Društva na dan bilansa nije analiziralo vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u cilju utvrđivanja potencijalnog obezvređenja u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine. Nadalje, nije vršena procjena nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa zahtjevima MRS 16 – *Nekretnine, postrojenja i oprema* i drugim MRS/MSFI.

Kako je dato u napomeni broj 4.3, uz finansijske izvještaje, revizorskim postupcima i na osnovu objašnjenja rukovodstva Društva nismo se mogli uvjeriti u vrijednost i metod vođenja zaliha robe u skladu sa MRS-2 *Zalihe* i zakonskom regulativom Republike Srpske.

Kako je dato u napomeni broj 4.4, uz finansijske izvještaje, potraživanja od kupaca iz Republike Srpske u iznosu od 2.000 KM su starija od godinu dana i Društvo za iste nije vršilo ispravku potraživanja, te na taj način precijenilo potraživanja, a podcijenilo rashode perioda za 2.000 KM.

Kako je dato u napomeni broj 4.8, uz finansijske izvještaje, obaveze za neto zarade i naknade zarada se odnose na obaveze za neto zarade i topli obrok za dio 2012. i 2013. godine i period mart-decembar 2015. godine. Revizorskim postupcima se nismo u dovoljnoj mjeri mogli uvjeriti u iznos obaveza za neto zarade po periodima. Revizorskim postupcima došli smo do saznanja da se pojedinim radnicima Društva u toku 2015. godine plata isplaćivala redovno, dok navedeno nije slučaj sa većinom zaposlenih u Društvu, što nije u skladu sa članom 5. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/07) i Zakonom o zabrani diskriminacije BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09). Obaveze za poreze na zarade i naknade se odnose na poreze na plate i topli obrok za period septembar-decembar 2014. godine i cijelu 2015. godinu. Obaveze za doprinose se odnose na doprinose na neto plate i topli obrok za decembar 2015. godine. U toku 2015. godine Društvo je isplaćivalo neto lična primanja, poreze i doprinose zaposlenima sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci. Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 60/15 i 5/16), porez na dohodak se plaća u trenutku isplate svakog pojedinačnog dohotka, dok se prema odredbama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/12 i 103/15), doprinosi socijalnog osiguranja zaposlenih plaćaju u momentu isplate neto ličnih primanja, odnosno najkasnije dva mjeseca od isteka mjeseca za koji se doprinosi obračunavaju. Društvo nije obračunalo i izvršilo rezervisanja za potencijalne troškove zatezanih kamata zbog neblagovremenog izmirenja obaveza za doprinose. S obzirom da Društvo nije imalo kontrolu Poreske uprave Republike Srpske do početka našeg angažmana, a na osnovu prezentovane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da procijenimo potencijalne efekte na finansijske izvještaje Društva za 2015. godinu po navedenom osnovu.

(nastavlja se)

*(nastavak)****Uzdržavajuće mišljenje***

Zbog značaja pitanja iznijetih u pasusu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u mogućnosti da prikupimo dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza za obezbjeđenje osnove za revizorsko mišljenje. U skladu s tim ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima „Veterinarska stanica“ a.d. Prnjavor za poslovnu 2015. godinu.

Skretanje pažnje

Ne izražavajući mišljenje o finansijskim izvještajima za poslovnu 2015. godinu, skrećemo pažnju na sljedeća pitanja:

Kako je dato u napomeni broj 4.18, uz finansijske izvještaje, na osnovu prezentovane dokumentacije i revizorskih saznanja nismo se mogli uvjeriti u stalnost poslovanja Društva u budućim periodima.

EF Revizor d. o. o.

Banja Luka, Gajeva broj 12

Datum, 08.06.2016. godine

Ovlašćeni revizor
Srećko Vidović

BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2015. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
	(A) STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)	001	637.905	393.334	244.571	254.658
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	14.864	0	14.864	14.864
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	0	0	0	0
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	0	0	0	0
012, dio 019	3. Goodwill	005	0	0	0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	14.864	0	14.864	14.864
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007	0	0	0	0
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	623.041	393.334	229.707	239.794
020, dio 029	1. Zemljište	009	68.781	0	68.781	68.781
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	407.300	250.251	157.049	163.145
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	146.960	143.083	3.877	7.868
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012	0	0	0	0
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	0	0	0	0
027, 028 i dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	0	0	0	0
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 od 020)	015	0	0	0	0
030, dio 039	1. Šume	016	0	0	0	0
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017	0	0	0	0
032, dio 039	3. Osnovno stado	018	0	0	0	0
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019	0	0	0	0
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020	0	0	0	0
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	0	0	0	0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	0	0	0	0
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	0	0	0	0
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024	0	0	0	0
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025	0	0	0	0
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026	0	0	0	0
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027	0	0	0	0
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	028	0	0	0	0
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	0	0	0	0
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030	0	0	0	0
	(B) TEKUĆA SREDSTVA (032+039+061)	031	5.521	0	5.521	20.385
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 DO 038)	032	64	0	64	6.503
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	0	0	0	0
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	0	0	0	0

120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	0	0	0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	036	64	0	64	6.503
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena otuđenju	037	0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	038	0	0	0	0
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056+059+060)	039	5.457	0	5.457	13.882
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 DO 046)	040	5.139	0	5.139	5.029
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041	0	0	0	0
201, 202, 203 i dio 209	b) Kupci u zemlji	042	5.139	0	5.139	4.994
204, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043	0	0	0	0
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	0	0	0	0
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	0	0	0	0
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	0	0	0	35
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048	0	0	0	0
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	0	0	0	0
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050	0	0	0	0
233, 234 i dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051	0	0	0	0
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052	0	0	0	0
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053	0	0	0	0
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054	0	0	0	0
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055	0	0	0	0
24	Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057+058)	056	218	0	218	8.226
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057	0	0	0	0
241 do 249	b) Gotovina	058	218	0	218	8.226
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	0	0	0	527
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	100	0	100	100
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061	0	0	0	0
	(V) POSLOVNA SREDSTVA (001+031)	062	643.426	393.334	250.092	275.043
29	(G) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063	0	0	0	0
	(D) POSLOVNA AKTIVA (062+063)	064	643.426	393.334	250.092	275.043
880 do 888	(Đ) VANBILANSNA AKTIVA	065	3.276	0	3.276	3.276
	(E) UKUPNA AKTIVA (064+065)	066	646.702	393.334	253.368	278.319

BILANS STANJA (nastavak)
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2015. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	P A S I V A			
	(A) KAPITAL (102-109±110+111+115+116-117+118-123)	101	115.877	138.169
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	173.268	173.268
300	1. Akcijski kapital	103	173.268	173.268
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	0	0
303	3. Zadržani udjeli	105	0	0
304	4. Ulozi	106	0	0
305	5. Državni kapital	107	0	0
306	6. Ostali osnovni kapital	108	0	0
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109	0	0
320 i 321	III EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK	110	0	0
dio 32	IV REZERVE (112 do 114)	111	18.625	18.625
322	1. Zakonske rezerve	112	0	0
323	2. Statutarne rezerve	113	0	0
329	3. Ostale rezerve	114	18.625	18.625
330, 331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	115	0	0
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116	0	0
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117	0	0
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)	118	0	0
340	1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	119	0	0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	120	0	0
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	121	0	0
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122	0	0
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	76.016	53.724
350	1. Gubitak iz ranijih godina	124	53.724	20.525
351	2. Gubitak tekuće godine	125	22.292	33.199
40	(B) REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128	0	0
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129	0	0
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130	0	0
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	0	0
407	6. Odložene poreske obaveze	132	0	0
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	0	0
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	0	0
	(V) OBAVEZE (136 + 144)	135	134.215	136.874
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137	0	0
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138	0	0
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139	0	0
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	0	0
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	0	0

417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143	0	0
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)	144	134.215	136.874
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	0	0
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	0	0
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147	0	0
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148	0	0
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	0	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	58.110	60.164
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	0	357
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152	0	0
432, 433 i 434	v) Dobavljači u zemlji	153	58.110	59.807
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	0	0
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	0	0
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	0	0
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	70.676	70.650
460 do 469	5. Druge obaveze	158	2.076	2.470
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	2.445	2.729
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	908	861
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	0	0
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	0	0
495	10. Odložene poreske obaveze	163	0	0
	(G) POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	164	250.092	275.043
890 do 898	(D) VANBILANSNA PASIVA	165	3.276	3.276
	(Đ) UKUPNA PASIVA (164+165)	166	253.368	278.319

Potpisano u ime Društva
 direktor
 Dragan Slijepčević

BILANS USPJEHA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01. do 31.12.2015. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	(A) POSLOVNI PRIHODI I RASHODI	201	132.511	140.208
	I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)			
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	10.633	16.971
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	0	0
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	10.633	16.971
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	0	0
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	121.878	123.237
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	0	0
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	121.878	123.237
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	0	0
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210	0	0
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	0	0
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212	0	0
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213	0	0
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214	0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	0	0
	II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	150.846	174.137
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	6.775	10.673
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	15.147	13.950
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	77.892	97.598
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	77.892	97.598
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	0	0
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	13.853	15.810
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	33.939	35.364
540	a) Troškovi amortizacije	224	10.086	12.007
541	b) Troškovi rezervisanja	225	23.853	23.357
55, osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	2.607	349
555	7. Troškovi poreza	227	633	393
556	8. Troškovi doprinosa	228	0	0
	(B) POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229	0	0
	(V) POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230	18.335	33.929
66	(G) FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	231	14	928
	I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)			
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232	0	0
661	2. Prihodi od kamata	233	0	0
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	0	0
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235	0	0
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236	0	0
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	14	928
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	67	68
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239	0	0
561	2. Rashodi kamata	240	67	68
562	3. Negativne kursne razlike	241	0	0
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242	0	0
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	0	0

	(D) DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238-230)	244	0	0
	(Đ) GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229-231)	245	18.388	33.069
67	(E) OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	488	0
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247	0	0
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248	0	0
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249	0	0
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250	0	0
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251	0	0
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252	0	0
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	488	0
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	0	0
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255	0	0
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	0	0
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	4.392	0
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	258	0	0
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259	0	0
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260	0	0
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261	0	0
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262	0	0
575	6. Gubici po osnovu prodalog materijala	263	0	0
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	3.200	0
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265	0	0
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	1.041	0
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	151	0
	(Ž) DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)	268	0	0
	(Z) GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)	269	3.904	0
68	(I) PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	0	0
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271	0	0
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272	0	0
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273	0	0
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274	0	0
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275	0	0
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276	0	0
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277	0	0
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	278	0	0
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279	0	0
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)	280	0	130
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281	0	0
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282	0	0
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283	0	0
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	284	0	0
584	5. Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285	0	0
585	6. Obezvredjenje zaliha materijala i robe	286	0	130
586	7. Obezvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287	0	0

588	8. Obezvredenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288	0	0
589	8. Obezvredenje ostale imovine	289	0	0
	(J) DOBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA IMOVINE (270-280)	290	0	0
	(K) GUBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA IMOVINE (280-270)	291	0	130
690 i 691	(L) PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	292	0	0
590 i 591	(LJ) RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	293	0	0
	(M) DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+290+292-293-245-269-291)	294	0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+291+293-292-244-268-290)	295	22.292	33.199
	(N) TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
721	1. Poreski rashodi perioda	296	0	0
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	(NJ) NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobitak tekuće godine (294-295-296-297+298)	299	0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (295-294+296+297-298)	300	22.292	33.199
	UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+292)	301	133.013	141.136
	UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+293)	302	155.305	174.335
724	(O) MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVİ RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	19	9
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	10	9

BILANS TOKOVA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

u KM

POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
(A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	153.805	167.355
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	132.510	140.208
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	0	0
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	21.295	27.147
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	161.813	161.018
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	42.415	53.277
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	77.892	97.599
3. Odlivi po osnovu kamata	508	67	68
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	0	0
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	41.439	10.074
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-505)	511	0	6.337
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505-501)	512	8.008	0
(B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	0	0
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514	0	0
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516	0	0
4. Prilivi po osnovu kamata	517	0	0
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518	0	0
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	0	0
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521	0	0
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522	0	0
3. Odlivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	0	0
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513-520)	525	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520-513)	526	0	0
(V) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	0	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	0	0
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	0	0
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	0	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	0	0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	0	0
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	0	0
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	0	0
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527-532)	539	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532-527)	540	0	0

(G) UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)	541	153.805	167.355
(D) UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)	542	161.813	161.018
(Đ) NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)	543	0	6.337
(E) NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544	8.008	0
(Ž) GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	8.226	1.889
(Z) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	0	0
(I) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	0	0
(J) GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)	548	218	8.226

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

u KM

VRSTE PROMJENE NA KAPITALU	DIO KOJI PRIPADA VLASNICIMA KAPITALA (MATIČNOG) PREDUZEĆA							Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka AOP-a	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 01.01.2014. godine	901	173.268	18.625	0	0	(53.724)	138.169	0	138.169
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Efekti ispravke grešaka	903	0	0	0	0	0	0	0	0
Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2014. godine (901±902±903)	904	173.268	18.625	0	0	(53.724)	138.169	0	138.169
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu preračuna finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	910	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Stanje na dan 31.12.2014. godine (904±905±906±907±908±909-910±911)	912	173.268	18.625	0	0	(53.724)	138.169	0	138.169

12. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Efekti ispravke grešaka	914	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2015. godine (912±913±914)	915	173.268	18.625	0	0	(53.724)	138.169	0	138.169
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu preračuna finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	0	0	0	0	(22.292)	(22.292)	0	(22.292)
19. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	921	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Stanje na dan 31.12.2015. godine (915±916±917±918±919±920-921±922)	923	173.268	18.625	0	0	(76.016)	115.877	0	115.877

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

PRAVNI I DRUGI OSNOVI

1.1. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Društvo je obavezno da izvrši reviziju finansijskih izvještaja.

1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:

1. Slijepčević Dragan, direktor
2. Mirjana Vuković, blagajnik
3. Nada Debeljak, sertifikovani računovođa, spoljni saradnik.

1.3. Dokumentacija revizije su finansijski izvještaji Društva (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova, izvještaj o promjenama na kapitalu) bruto bilans, popisne liste, odluke organa upravljanja i rukovođenja, poslovna dokumentacija, izvještaji, zapisnici o kontroli, normativna akta, izvod iz sudskog registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.

1.4. Dokumentaciju i podatke su nam prezentovale Nada Debeljak, sertifikovani računovođa, spoljni saradnik i Mirjana Vuković, blagajnik.

1.5. Finansijsko knjigovodstvo se vodi preko programa za obradu podataka. Na osnovu uvida u dokumentaciju, informacija dobijenih od Društva i uvida u način funkcionisanja računovodstvenog softvera, isti nije prilagođen zahtjevima profesionalne računovodstvene regulative kao i druge zakonske regulative. Podaci nisu integrisani, uvezani i ne omogućavaju preglednost prezentovanih podataka i informacija, što upućuje na sumnju u pouzdanost podataka i informacija dobijenih korištenjem datog računovodstvenog softvera.

1.6. Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio, a nismo se mogli uvjeriti u postojanje neophodnih uputstava i procedura, kao ni i automatskih kontrola prema opisima radnih mjesta.

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Prnjavor je osnovano kao ustanova sa samostalnim finansiranjem Veterinarska stanica Prnjavor 1956. godine i prošlo je kroz razne oblike organizovanja u zavisnosti od propisa.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 18.06.2002. godine, oznaka i broj upisnika U/I-1084/02, registarski uložak broj 1-625-00 izvršena je promjena vlasničke strukture kod DJP Veterinarska stanica p.o. Prnjavor prema odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/98) prodajom dijela državnog kapitala. Od tada Društvo posluje pod nazivom Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Prnjavor.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 13.12.2002. godine, oznaka i broj upisnika U/I-2982/02, registarski uložak broj 1-625-00 izvršena je prodaja preostalog dijela državnog kapitala.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071.0-REG-06-000794 od 25.04.2006. godine, registarski uložak broj 1-625-00 izvršena je promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-12-000203 od 14.05.2012. godine izvršeno je usklađivanje akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08 i 58/09), usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/10) i promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-12-002094 od 22.08.2012. godine izvršena je promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, kao organ vlasnika
- Upravni odbor, kao organ upravljanja
- direktor, kao predsjednik Upravnog odbora.

Sjedište Društva: 78430 Prnjavor, Stepe Stepanovića 4

Šifra osnovne djelatnosti: 75.00 – Veterinarske djelatnosti

Matični broj: 01042114

JIB: 440158758003

PIB: 440158758003

Broj zaposlenih radnika u 2015. godini po osnovu stanja na kraju mjeseca je 10.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

3.1. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Društvo nije regulisalo računovodstvene politike u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske¹ i u skladu sa zahtjevima MRS/MSFI.

Osnovne računovodstvene politike koje su primjenjivane pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja za 2015. godinu su sljedeće:

Računovodstvene politike su posebna načela, osnovi, konvencije, pravila i praksa koje je usvojilo Društvo za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Usvojene računovodstvene politike odnose se na priznavanje, ukidanje priznavanja, mjerenje i procjenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda Društva.

3.1.1. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez fizičkog obilježja.

Nematerijalno sredstvo će biti priznato ako ispunjava sljedeće uslove:

- sredstvo se može identifikovati,
- postoji vjerovatnoća da će buduće ekonomske koristi, pripisive sredstvu pritjecati u Društvo,
- vrijednost sredstava se pouzdano može izmjeriti.

Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava uslove iz stava dva (2) ovog člana priznaje se na teret rashoda perioda u kome je nastalo.

Početno mjerenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja, koja uključuje i uveznu carinu i nerefundirajuće poreze i troškove koji se direktno mogu pripisati pripremi sredstava za namjeravanu upotrebu.

Naknadni izdatak koji se odnosi na nematerijalno ulaganje nakon njegove nabavke ili završetka, uvećava vrijednost nematerijalnog ulaganja, ukoliko je isti neophodan da sredstvo dovede u stanje neophodno za njegovo funkcionisanje.

Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao.

3.1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine postrojenja i oprema su materijalna sredstva koja se koriste radi upotrebe u izradi ili isporuci robe ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe i za koje se očekuje da će se koristiti duže od godinu dana.

Nekretnine, postrojenja i oprema će biti priznate kao sredstvo ako ispunjavaju sljedeće uslove:

- vjerovatno je da će buduće ekonomske koristi pripisive sredstvu pritjecati u Društvo,
- vrijednost sredstva se pouzdano može izmjeriti,
- sredstvo se koristi duže od jedne godine.

Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao.

¹ „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 94/15.

Početno mjerenje nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje kao stalno sredstvo, vrši se po nabavnoj vrijednosti koja se sastoji od nabavne cijene uvećane za sve zavisne troškove nabavke, a umanjene za sve trgovinske popuste ili rabate.

Nekretnine, postrojenja ili oprema izrađene u sopstvenoj režiji priznaju se u visini cijene koštanja uz uslov da cijena koštanja ne prelazi neto tržišnu vrijednost.

Naknadno mjerenje nakon početnog priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po:

- modelu nabavne vrijednosti – nekretnine, postrojenja i oprema vode se po njihovoj prvobitnoj nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja, umanjenoj za ispravke vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvređenja ili
- modelu revalorizacije – nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po modelu revalorizacije, odnosno po fer vrijednosti na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupnu naknadnu amortizaciju i ukupne naknadne gubitke zbog obezvređenja.

Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznos ne razlikuje značajno od iznosa koji bi se utvrdio da je primijenjen postupak iskazivanja po fer vrijednosti na dan bilansa stanja.

Fer vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme je njihova tržišna vrijednost koja se utvrđuje procjenom. Procjenu fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme vrše stručno osposobljeni procjenjivači.

Prilikom revalorizacije nekretnine, postrojenja i opreme, revalorizuju se sve nekretnine, postrojenja i oprema iz grupe kojoj to sredstvo pripada.

Nekretnine, postrojenja i oprema otpisuju se primjenom pravolinijskog metoda amortizacije.

3.1.3. Alat i sitan inventar

Kao stalna sredstva priznaju se i podliježu linearnoj amortizaciji sredstva alata i sitnog inventara.

Sredstva alata i inventara i nakon otpisa u cjelini se iskazuju u poslovnim knjigama sve dok se ne otuđe.

3.1.4. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga, a priznaju se kada su rizici i koristi od proizvoda, robe i usluga prenijeti na kupca.

Pri početnom priznavanju potraživanja se vrednuju u iznosu prodajne vrijednosti proizvoda umanjeno za ugovoreni iznos rabata i popusta, a uvećano za porez na dodatu vrijednost.

Direktan otpis potraživanja na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost izvjesna i dokumentovana – Društvo nije uspjelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode.

3.1.5. Obaveze

Obavezama, se smatraju dugoročne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze.

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju u roku od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja.

Uslovi za priznavanje obaveza su:

- Društvo ima zakonsku ili izvedenu obavezu,
- visina obaveze se pouzdano može izmjeriti,
- izvjesno je da će po osnovu izmirenja obaveze doći do odliva ekonomskih vrijednosti iz Društva.

Dugoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja.

Dio dugoročnih obaveza koje dospijevaju za plaćanje u periodu kraćem od godinu dana, od dana sastavljanja finansijskih izvještaja iskazuju se kao kratkoročne obaveze.

Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom, procjenjuju se na dan sastavljanja finansijskih izvještaja po srednjem kursu strane valute na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Razlike koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.

Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnjanja i slično vrši se direktnim otpisivanjem.

3.1.6. Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti Društva. Prihodi se mjere po fer vrijednosti na dan prodaje proizvoda, robe i usluga.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva i gubitke.

Rashodi se priznaju u obračunskom periodu u kome su nastali, ako su povezani sa priznatim prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda i ako istovremeno utiču na smanjenje sredstava ili povećanje obaveza.

Prihodi od smanjenja obaveza po osnovu odobrenih bonusa od strane dobavljača iskazanih u knjižnim odobrenjima se evidentiraju kao prihod od smanjenja obaveza u bilansu uspjeha.

3.1.7. Naknadno ustanovljene greške

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa neraspoređene dobiti iz ranijih godina, odnosno nepokrivenog gubitka ranijih godina na način utvrđen *MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.*

3.1.8. Funkcionalna valuta i valuta prikazivanja

Funkcionalna valuta i valuta prikazivanja preduzeća u skladu sa *MRS 21 Efekti promjena deviznih kurseva* je konvertibilna marka.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

u KM

Opis	Zemljište	Gradevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost:				
Stanje na početku godine	68.781	407.300	146.960	623.041
Povećanja:	0	0	0	0
Nove nabavke	0	0	0	0
Procjena i revalorizacija	0	0	0	0
Smanjenja:	0	0	0	0
Rashod, prodaja i drugo	0	0	0	0
Stanje na kraju godine	68.781	407.300	146.960	623.041
Kumulirana ispravka vrijednosti:				
Stanje na početku godine	0	244.156	139.092	383.247
Povećanja:	0	6.095	3.991	10.087
Amortizacija	0	6.095	3.991	10.087
Procjena/obezvređenje	0	0	0	0
Smanjenja:	0	0	0	0
Kumulirana ispravka u otuđenju	0	0	0	0
Stanje na kraju godine	0	250.251	143.083	393.334
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2015. godine	68.781	157.049	3.877	229.707
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2014. godine	68.781	163.145	7.868	239.794

Društvo je u ranijim periodima uknjižilo procjenu vrijednosti zemljišta i objekata dostavljenu od strane Poreske uprave Republike Srpske. Cilj procjene je utvrđivanje poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti. Na osnovu prezentovane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u adekvatnost primijenjene metodologije prilikom procjene vrijednosti, zbog nedovoljno prezentovanih informacija o parametrima i podacima na osnovu kojih je izvršena procjena zemljišta i objekata. Nadalje, nismo mogli da se uvjerimo u kretanja na osnovnim sredstvima prilikom isknjižavanja nabavne vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i pripadajuće ispravke vrijednosti zbog svođenja na procijenjenu vrijednost.

Rukovodstvo Društva na dan bilansa nije analiziralo vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u cilju utvrđivanja potencijalnog obezvređenja u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine. Nadalje, nije vršena procjena nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa zahtjevima MRS 16 – *Nekretnine, postrojenja i oprema* i drugim MRS/MSFI.

4.2. Nematerijalna ulaganja
u KM

Opis	Ostala nematerijalna ulaganja	Ukupno
Nabavna vrijednost:		
Stanje na početku godine	14.864	14.864
Povećanja:	0	0
Nove nabavke	0	0
Procjena i revalorizacija	0	0
Smanjenja:	0	0
Rashod, prodaja i drugo	0	0
Stanje na kraju godine	14.864	14.864
Kumulirana ispravka vrijednosti:		
Stanje na početku godine	0	0
Povećanja:	0	0
Amortizacija	0	0
Procjena i revalorizacija	0	0
Smanjenja:	0	0
Kumulirana ispravka u otuđenju	0	0
Stanje na kraju godine	0	0
Neto sadašnja vrijednost:		
31.12.2015. godine	14.864	14.864
Neto sadašnja vrijednost:		
31.12.2014. godine	14.864	14.864

Revizorskim postupcima i na osnovu datih objašnjenja rukovodstva nismo se mogli uvjeriti u način iskazivanja navedenog iznosa iskazanog kao nematerijalno ulaganje (veza napomena 4.1).

4.3. Zalihe, dati avansi i stalna sredstva klasifikovana kao sredstva namijenjena za prodaju
u KM

Opis	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Roba u maloprodajnim objektima	64	6.503
2. Zalihe, bruto - ukupno	64	6.503
3. Ispravka vrijednosti zaliha	0	0
I Zalihe, neto (2-3)	64	6.503

Revizorskim postupcima i na osnovu objašnjenja rukovodstva Društva nismo se mogli uvjeriti u vrijednost i metod vođenja zaliha robe u skladu sa MRS-2 Zalihe i zakonskom regulativom Republike Srpske.

4.4. Kratkoročna potraživanja i plasmani
u KM

Opis	Kupci iz Republike Srpske	Druga potraživanja	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	4.994	562	5.556
Bruto stanje na kraju godine	5.139	0	5.139
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	0	0
Ispravka vrijednosti na kraju godine	0	0	0
NETO STANJE			0
31.12.2015. godine	5.139	0	5.139
31.12.2014. godine	4.994	562	5.556

Potraživanja od kupaca iz Republike Srpske na dan 31.12.2015. godine

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Sanitacija d.o.o. Bijeljina	2.000
2.	STMR Leburić	876
3.	Ribnjak a.d. Prnjavor	789
4.	Opština Prnjavor	750
5.	Ostali	724
U k u p n o		5.139

Potraživanja od kupaca u iznosu od 2.000 KM su starija od godinu dana i Društvo za iste nije vršilo ispravku potraživanja, te na taj način precijenilo potraživanja, a podcijenilo rashode perioda za 2.000 KM.

4.5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
u KM

Opis	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Poslovni račun - domaća valuta	210	7.830
2. Blagajna - domaća valuta	8	396
Gotovinski ekvivalenti i gotovina - ukupno (1 do 2)	218	8.226

Sredstva na poslovnom računu u domaćoj valuti na dan 31.12.2015. godine

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka	176
2.	Raiffeisen bank d.d. Sarajevo	20
3.	Nova banka a.d. Banja Luka	13
4.	Hypo Alpe Adria banka a.d. Banja Luka	1
U k u p n o		210

4.6. Aktivna vremenska razgraničenja
u KM

Opis	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Unaprijed plaćeni rashodi	100	100
Aktivna vremenska razgraničenja - ukupno	100	100

4.7. Kapital

Opis	u KM	
	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Akcijski kapital - obične akcije	173.268	173.268
I Osnovni i ostali kapital	173.268	173.268
1. Ostale rezerve	18.625	18.625
II Rezerve	18.625	18.625
1. Gubitak ranijih godina	53.724	20.525
2. Gubitak tekuće godine	22.292	33.199
III Gubitak do visine kapitala (1 do 2)	76.016	53.724
KAPITAL (I do II - III)	115.877	138.169

Društvo je na poziciji Ostale rezerve u obrascu bilansa stanja iskazalo revalorizacione rezerve, što nije u skladu sa MSR 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja.

Društvo je u ranijem periodu uknjižilo procjenu vrijednosti zemljišta i objekata dostavljenu od strane Poreske uprave Republike Srpske. Cilj procjene je utvrđivanje poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti. Na osnovu prezentovane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u adekvatnost primijenjene metodologije prilikom procjene vrijednosti, zbog nedovoljno prezentovanih informacija o parametrima i podacima na osnovu kojih je izvršena procjena zemljišta i objekata. Nadalje, Društvo je na kontu revalorizacionih rezervi iskazalo potražni saldo po osnovu navedene procjene u iznosu od 39.429 KM kao pozitivne efekte navedene procjene i dugovni saldo u iznosu od 20.804 KM kao negativne efekte navedene procjene, tako da je u finansijskim izvještajima iskazalo prebijeni saldo u iznosu od 18.625 KM, što nije u skladu sa MRS 16 – *Nekretnine, postrojenja i oprema*.

Prema pregledu sa internet prezentacije Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (www.crhovrs.org) struktura akcionara na 31.12.2015. godine je sljedeća:

R/b	Opis	% učešća
1.	Petrović Željko	25,54
2.	Gatarić Siniša	19,50
3.	Desić Slaviša	13,73
4.	Stanić Pero	11,25
5.	Softić Edhem	2,87
6.	Žgela Josip	2,83
7.	Mujkić Mijad	2,52
8.	Vukojević Gospa	1,66
9.	Sipić Hasan	1,59
10.	Ostali	18,52
U k u p n o		100,00

4.8. Obaveze iz poslovanja, druge obaveze i tekuće obaveze za porez na dobit

u KM

Opis	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0	357
2. Dobavljači iz Republike Srpske	58.110	59.807
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 2)	58.110	60.164
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada	62.686	56.897
2. Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada	4.506	3.540
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada, osim zarada koje se refundiraju	1.565	8.561
4. Obaveze za ostala neto lična primanja	0	0
5. Obaveze za porez na ostala lična primanja	1.919	1.652
II Obaveze za zarade i naknade zarada - ukupno (1 do 5)	70.676	70.650
1. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru	2.076	2.470
III Druge obaveze	2.076	2.470
1. Porez na dodatu vrijednost po izdatim fakturama	0	462
2. Porez na dodatu vrijednost po osnovu sopstvene potrošnje	0	19
3. Porez na dodatu vrijednost po osnovu prodaje za gotovinu	0	1.396
4. Obaveze za porez na dodatu vrijednost po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog poreza na dodatu vrijednost	2.445	852
IV Obaveze za porez na dodatu vrijednost (1 do 4)	2.445	2.729
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke na teret troškova	908	806
2. Obaveze za doprinose koje terete troškove	0	12
3. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0	42
V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine (1 do 3)	908	861
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do V)	134.215	136.874

Obaveze prema dobavljačima iz Republike Srpske na dan 31.12.2015. godine

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Slaven d.o.o.	11.174
2.	Mim coop Banja Luka	9.500
3.	Veterinarsko stočarski centar Banja Luka	6.000
4.	EF Revizor d.o.o. Banja Luka	5.320
5.	Veterinarska komora Banja Luka	2.912
6.	Vetprodukt Prnjavor	2.737
7.	Gradip a.d. Prnjavor	2.326
8.	Alta-Malić Anđelko Prnjavor	2.308
9.	Mikropek Banja Luka	1.856
10.	Sineks laboratorija d.o.o.	1.541
11.	Restoran Park Prnjavor	1.522
12.	M:tel a.d.	1.211
13.	KP Park a.d.	1.078
14.	Intervet d.o.o. Bijeljina	462
15.	Ostali dobavljači	8.163
Ukupno		58.110

Obaveze za neto zarade i naknade zarada se odnose na obaveze za neto zarade i topli obrok za dio 2012. i 2013. godine i period mart-decembar 2015. godine. Revizorskim postupcima se nismo u dovoljnoj mjeri mogli uvjeriti u iznos obaveza za neto zarade po periodima. Revizorskim postupcima došli smo do saznanja da se pojedinim radnicima Društva u toku 2015. godine plata isplaćivala redovno, dok navedeno nije slučaj sa većinom zaposlenih u Društvu, što nije u skladu sa članom 5. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 55/07) i Zakonom o zabrani diskriminacije BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 59/09).

Obaveze za poreze na zarade i naknade se odnose na poreze na plate i topli obrok za period septembar-decembar 2014. godine i cijelu 2015. godinu.

Obaveze za doprinose se odnose na doprinose na neto plate i topli obrok za decembar 2015. godine.

U toku 2015. godine Društvo je isplaćivalo neto lična primanja, poreze i doprinose zaposlenima sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci. Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 60/15 i 5/16), porez na dohodak se plaća u trenutku isplate svakog pojedinačnog dohotka, dok se prema odredbama Zakona o doprinosima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 116/12 i 103/15), doprinosi socijalnog osiguranja zaposlenih plaćaju u momentu isplate neto ličnih primanja, odnosno najkasnije dva mjeseca od isteka mjeseca za koji se doprinosi obračunavaju. Društvo nije obračunalo i izvršilo rezervisanja za potencijalne troškove zateznih kamata zbog neblagovremenog izmirenja obaveza za doprinose.

S obzirom da Društvo nije imalo kontrolu Poreske uprave Republike Srpske do početka našeg angažmana, a na osnovu prezentovane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da procijenimo potencijalne efekte na finansijske izvještaje Društva za 2015. godinu po navedenom osnovu.

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru se odnose na obaveze za računovodstvene i veterinarske usluge.

4.10. Poslovni prihodi

Opis	u KM	
	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj	10.633	16.971
I Prihod od prodaje robe - ukupno	10.633	16.971
1. Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj	121.878	123.237
II Prihodi od prodaje učinaka - ukupno	121.878	123.237
III Prihodi od prodaje - ukupno (I+II)	132.511	140.208
IX Poslovni prihodi - ukupno (I do III)	132.511	140.208

Prihodi od prodaje robe se odnose na prihode od prodaje lijekova (4.712 KM) i prihode od prodaje pilića (5.921 KM).

Prihodi od prodaje učinaka se odnose na prihode od vršenja veterinarskih usluga.

4.11. Finansijski prihodi
u KM

Opis	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Ostali finansijski prihodi	14	928
I Finansijski prihodi - ukupno	14	928

4.12. Ostali poslovni prihodi
u KM

Opis	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	488	0
I Ostali prihodi - ukupno	488	0
II Ostali poslovni prihodi - ukupno (I do II)	488	0

4.13. Poslovni rashodi
u KM

Opis	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Nabavna vrijednost prodane robe	6.775	10.673
I Nabavna vrijednost robe - ukupno	6.775	10.673
1. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	1.879	3.480
2. Troškovi goriva i energije	13.268	10.470
II Troškovi materijala - ukupno (1 do 2)	15.147	13.950
III Troškovi bruto zarada i naknada zarada	77.892	97.598
1. Troškovi transportnih usluga	8.826	11.878
2. Troškovi usluga održavanja	2.800	775
3. Troškovi zakupa	0	1.430
4. Troškovi ostalih usluga	2.226	1.726
IV Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 4)	13.853	15.810
V Troškovi amortizacije	10.086	12.007
VI Troškovi rezervisanja	23.853	23.357
1. Troškovi neproizvodnih usluga	2.607	349
2. Troškovi poreza	633	393
VII Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 2)	3.240	742
VIII Poslovni rashodi - ukupno (I do VII)	150.846	174.137

Nabavna vrijednost prodane robe se odnosi na vrijednost datih lijekova zaposlenih na terenu.

Utrošak ostalog materijala se odnosi na utrošak materijala koji se koristi prilikom rada zaposlenih na terenu.

Troškovi goriva i energije

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Goriva i maziva	11.805
2.	Električna energija	1.463
U k u p n o		13.268

Troškovi transportnih usluga se odnose na troškove usluga mobilne i fiksne telefonije.

Društvo je na poziciji troškova rezervisanja iskazalo salda sa grupe konta 550-559, što nije u skladu sa MRS 1 – *Prezentacija finansijskih izvještaja*.

Najznačajniji iznosi troškova pogrešno iskazanih na ovoj poziciji se odnose na usluge pregleda uzoraka krvi (9.672 KM), troškove računovodstvenih i revizorskih usluga (1.500 KM), troškova reprezentacije (1.118 KM), obrazaca za veterinarske usluge (4.787 KM) i ostalih usluga (6.776 KM).

4.14. Ostali poslovni rashodi

Opis	u KM	
	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha materijala	3.200	0
2. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	1.041	0
3. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	151	0
I Ostali rashodi - ukupno (1 do 3)	4.392	0
1. Obezvredenje zaliha materijala i robe	0	130
II Rashodi po osnovu obezvređenja imovine	0	130
III Ostali poslovni rashodi - ukupno (I do II)	4.392	130

Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha materijala se odnose na manjkove po popisu.

4.15. Finansijski rashodi

Opis	u KM	
	31.12.2015. godine	31.12.2014. godine
1. Rashodi kamata	67	68
Finansijski rashodi - ukupno	67	68

4.16. Sudski sporovi

Prema izjavi ovlaštenog lica Društvo na 31.12.2015. godine nema aktivnih sudskih sporova u korist, niti na teret Društva.

4.17. Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

Društvo u 2015. godini nije imalo kontrolu od strane Poreske uprave Republike Srpske niti UIO BiH.

4.18. Stalnost poslovanja

Priloženi finansijski izvještaji Društva su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo nastaviti svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Društvo je u izvještajnom periodu iskazalo poslovni gubitak u iznosu od 18.335 KM, prihodi od prodaje robe i učinaka (132.511 KM) manji su u odnosu na prethodnu godinu za iznos od 7.697 KM, odnosno za 5,49 % i neto odlivom gotovine u iznosu od 8.008 KM.

Kratkoročne obaveze Društva na dan 31.12.2015. godine veće su od tekuće imovine za iznos od 128.694 KM, dok je ratio likvidnosti od 0,04. Nadalje, Društvo duži niz godina posluje sa gubitkom, te ukupan akumulirani gubitak na 31.12.2015. godine iznosi 76.016 KM odnosno 43,87% osnovnog kapitala. Na osnovu navedenog, Društvo može biti suočeno sa problemima likvidnosti, odnosno da ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje kratkoročne obaveze prema dobavljačima i povjeriocima u trenutku dospijeca.

Na osnovu prezentovane dokumentacije i revizorskih saznanja nismo se mogli uvjeriti u stalnost poslovanja Društva u budućim periodima.

4.19. Događaji nakon datuma bilansiranja

Prema izjavi ovlašćenog lica Društva, nije bilo događaja koji su nastali poslije datuma bilansa, a mogu se povezati sa periodom za koji se vrši revizija.